

## **Rezultati istraživanja o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini u 2017:**

***Novinarstvo, javno mnjenje i medijske slobode***



# Zadatak:



## Kako građani percipiraju medije, njihov profesionalizam i medijske slobode u BiH?

- *U kojoj mjeri mediji zadovoljavaju informativne potrebe građana? Koliko građani vjeruju medijima?*
- *Koji su mediji predominantni izvori informacija za građane?*
- *Šta predlažu građani u vezi sa Javnim servisima u BiH?*
- *Da li građani razumiju medijske slobode i šta misle o napadima na novinare?*

# Metodologija



- ❖ Metoda prikupljanja podataka: CATI (anketa)
- ❖ Prosječno trajanje ankete: 15 min
- ❖ Veličina uzorka: reprezentativan uzorak domaćinstava u BiH - 500 ispitanika
- ❖ Metoda izbora: slučajni odabir fiksnih telefona

# Povjerenje u medije



- mediji se nalaze na 3.mjestu „institucija” kojima se vjeruje – **52,8 %** ispitanika im je dalo povjerenje, što je za oko 27% manje povjerenja u medije u odnosu na **2016 ( 79,2%)**
  
- građani najviše povjerenja imaju u vjerske zajednice (**74,6 %**) – i to je porast u odnosu na prošu godinu ( za cijelih 5 procenata), te u **nevladin sektor ( 61,3%)**
  
- građani BiH i dalje najmanje vjeruju politčarima (**11,3 %**), i to je pad povjerenja za još 7 procenata u odnosu na **2016**

# Sloboda medija



- većina ispitanika smatra kako sloboda medija u BiH NIJE ili je DJELIMIČNO PRISUTNA – **79 %**  
(smanjen je broj građana koji dijeli takvo mišljenje u odnosu na 2016 – 84, 3 %)
  
- u RS – **81,5 %**, a u Federaciji **73,5 %** dijeli mišljenje kako sloboda medija nije ili je djelimično prisutna
  
- u odnosu na 2016, u RS je povećan broj građana koji dijeli ovo mišljenje, dok je u FBiH smanjen taj broj

# Uticaji na uredničku politiku

- ove, kao i prethodnih godina najveći dio ispitanika u BiH smatra da su osnovne prepreke slobodnom radu medija politička zavisnost i uticaji - **52,2 %**
  
- FINANSIJSKA ZAVISNOST - **46,2 %**
- OPĆA POLITIČKA KLIMA - **40 %**
- NEDOVOLJNA PROFESIONALNOST – **15,6 %**
- NEADEKVATAN ZAKONSKI OKVIR – **36,4 %**

# Uticaji na uredničku politiku



- građani FBiH smatraju da je „opća politička klima u zemlji“ osnovna prepreka slobodnom radu medija - **52,6 %**, dok **70,5 %** ispitanika u RS smatraju da je to „politička zavisnost“
- smanjen je broj ispitanika koji smatraju da najveći uticaj na medije imaju političari, a raste percepcija građana o uticaju vlasnika medija i urednika.
- zabilježen je blagi porast zadovoljstva ispitanika u FBiH i porast nezadovoljstva ispitanika u RS radom medija i novinara.

# Napadi na novinare



- najveći dio ispitanika i ove godine smatra neopravdanim svaku vrstu napada na novinare, mada je u RS zabilježen porast broja ispitanika koji u nekim slučajevima smatraju opravdanim napade na novinare**
  
- napadi na novinare su neprihvatljivi smatra **87,4 %** ispitanika ( 2016 - 92 % )**
  
- uU Federaciji BiH samo **6 %** ispitanika „opravdava“ napade na novinare, a u RS taj je procenat znatno veći – **24,7 %****

# Kršitelji novinarskih prava



- političare ispitanici smatraju glavnim kršiteljima novinarskih prava i medijskih sloboda - **60,8 %**  
( u 2016 - 72,2 %)
- vlasnici medija i urednici – **16 %** ( 2016 - 17,6%)
- zanimljivo je da u FBiH znatno veći broj ispitanika -**22,2 %** smatra da su vlasnici i urednici kršitelji novinarskih prava, dok je taj procenat u RS - **3,7 %**
- poslovni ljudi – **15,4 %** ( 2016 - 6,8 %)

# Kako unaprijediti kvalitet novinarstva u BiH?

FRIEDRICH  
EBERT  
STIFTUNG



- najveći dio ispitanika ( 66 %) smatra da je potrebno osigurati bolju primjenu zakona o zaštiti prava novinara te unaprijediti sistem obrazovanja novinara ( 52,8%)**
  
- novinari trebaju imati bolji materijalni i finansijski položaj – 51,2 %**
  
- kriteriji za ulazak u novinarsku profesiju trebali bi biti pooštreni – 40,6 %**

# Putem kojeg medija se najkvalitetnije informirate?



- TV je i dalje dominantan medij u BiH – **60,6%** (taj procent je iznosio **64,6 %** u 2016)**
- porast broja građana koji koriste internet kao najvažniji izvor informacija – **27,9 %** ( u 2016 - **24,6 %** aketiranih)**
- za samo **6,7%** ispitanika dnevne novine su stalni izvor informacija ( 2016 - **4,6** ), za radio – **4,6 %**, a magazini – **0,8%****

# Pluralizam mišljenja

FRIEDRICH  
EBERT  
STIFTUNG



- većina ispitanika (**49,83%**) se djelomično slaže da se posljednjih godina povećala količina medijskih sadržaja u javnosti, a time i različitim pogleda na društvene prilike, ali je primjetan blagi rast broja ispitanika koji se u potpunosti slažu sa ovom tvrdnjom (**29,3 %**)
- internet je demokratizirao komunikaciju i omogućio pluralizam mišljenja – smatra **43 %**, što je značajan porast u odnosu na 2016. kada je procent bio **28,4**
- unatoč povećanju broja internetskih portala i javno dostupnih medijskih sadržaja, **30,8 %** anketiranih se ne osjećaju se kvalitetnije informiranim

# Mediji i nacionalne tenzije

FRIEDRICH  
EBERT  
STIFTUNG



- **32 %** anketiranih smatraju kako bosanskohercegovački mediji pridonose jačanju tenzija na nacionalnom, političkom i vjerskom planu te među bh.entitetima ( 2016 - **22 %** ispitanika su imali takvo mišljenje)
- većina ispitanika se djelomično (**39,5%**) ili u potpunosti (**32,5%**) slaže sa tvrdnjom da je rad novinara često politički motiviran zbog čega gube objektivnost!
- većina ispitanika (**40,9%**) se slaže da je u medijima previše negativnih informacija i pesimizma i taj dojam je prisutniji u FBiH (**44,3%**) nego u RS ( **37,5%**)

# Javni servisi i njihov opstanak



- snažan politički uticaj na PBS prepoznaće **47%** ispitanika  
( u FBiH – **54,6 %** u RS – **39,5%**)
- Većina ispitanika (78,15 %) opstanak javnih servisa u BiH vidi kroz potpuno ukidanje RTV takse, te finansiranje javnih servisa iz budžeta države i entiteta.
- U odnosu na 2016. zabilježen je porast broja ispitanika koji opstanak javnih servisa vide kroz direktnu naplatu RTV takse od samih javnih servisa i njihovih službi

# PBS kanal na hrvatskom jeziku



- Najveći dio ispitanika (39,7%) ovaj zahtjev smatra političkim zahtjevom HDZ, stranke koja želi imati javni servis pod svojim kontrolom**
- 33,15 %** ispitanih ovaj zahtjev smatraju finansijski nemogućim projektom
- Svaki četvrti stanovnik Federacije BiH smatra kako je opravadan zahtjev za uvodjenje kanala na hrvatskom jeziku**

# PBS kanal na hrvatskom jeziku



- I u 2017. godini većina ispitanika (**59,2%**) pitanje kvalitetnijeg informiranja Hrvata vidi kroz potpunu provedbu postojećeg Zakona o javnom servisu na nivou BiH koji nalaže ravnopravnu zastupljenost tri konstitutivna naroda i tri jezika u programskim sadržajima
  
- **20,35%** ispitanih smatra kako je potrebno formirati kanal na hrvatskom jeziku u okviru jednog od postjećij javnih servisa, dok se **13 %** ispitanih zalaže za poseban javni servis na hrvatskom jeziku

*Hvala na pažnji*

**Borka Rudić**